

Kriptoimovina i pranje novca

Analiza sistema Crne Gore i Tajvana sa preporukama



Naziv:

Kriptoimovina i pranje novca

Analiza sistema Crne Gore i Tajvana sa preporukama

Izdavač:

Balkanska istraživačka mreža - Crna Gora (BIRN Crna Gora)

Autor dokumenta:

Vuk Maraš

Februar, 2026. godine



Aktivnost je finansirana od strane Predstavničke kancelarije Taipei-ja u Mađarskoj. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom dokumentu su autorova i ne mogu se smatrati stavovima donatora koji je finansijski podržao projekat.

Sažetak

Analiza pokazuje da su i Crna Gora i Tajvan formalno uskladili svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima, posebno preporukama FATF-a, ali su to uradile na različite načine i sa različitim rezultatima u praksi.

Crna Gora je 2025. godine ugradila kriptoinovinu direktno u Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Uveden je registar pružalaca usluga povezanih sa kriptoinovinom i propisana su pravila za praćenje transfera, uključujući i takozvani „travel rule“. Sistem je postavljen normativno korektno, ali u praksi još nema registrovanih pružalaca usluga.

Finansijsko-obavještajna jedinica je tokom 2024. godine imala svega nekoliko predmeta vezanih za kriptoinovinu, i to kroz prijave banaka, dok istovremeno istraživanja BIRN Crna Gora ukazuju na postojanje velikih, neregistrovanih i nekontrolisanih tokova novca kroz kripto tržište.

Tajvan je, s druge strane, 2024. godine značajno pooštrio sistem. Pored izmjena zakona, uveden je obavezan režim AML registracije za sve pružaoce usluga u oblasti digitalne imovine, uz jasne tehničke i bezbjednosne standarde te stroge „fit and proper“ kriterijume. Takođe, Tajvan je uveo i ozbiljne krivične sankcije za neregistrovano poslovanje u oblasti digitalne imovine.

Rezultat takvog pristupa je dvostruko povećanje broja sumnjivih transakcija prijavljenih od strane kripto sektora, kao i činjenica da je nakon pooštavanja pravila dvije trećine dotadašnjih pružalaca usluga u oblasti digitalne imovine (VASP) izgubilo pravo na rad jer nijesu ispunili nove standarde.

Ključna razlika između dva sistema nije u samom postojanju zakona, već u nivou operativne preciznosti i sprovođenja. Tajvan je izgradio detaljan i tehnički razrađen okvir sa jasnim sankcijama i aktivnim nadzorom. Crna Gora je postavila osnov, ali bez posebnog zakona o digitalnoj imovini, bez krivičnog djela neregistrovanog pružanja usluga u oblasti digitalne imovine i bez specijalizovanih nadzornih kapaciteta.

Dokument zato predlaže nekoliko konkretnih koraka kako bi se stanje unaprijedilo: uvođenje krivične odgovornosti za neregistrovane pružaoce usluga, donošenje posebnog zakona o digitalnoj imovini usklađenog sa evropskim pravilima, jačanje nadzornih kapaciteta Finansijsko obavještajne jedinice i Komisije za tržište kapitala, izradu kripto-specifičnih smjernica i tipologija, kao i uvođenje alata za blokčejn analitiku.

Osnovna poruka analize je jasna - kriptoimovina sama po sebi nije problem. Problem nastaje kada institucije nemaju kapacitet da prepoznaju, registruju i kontrolišu subjekte koji njome trguju. Iskustvo Tajvana pokazuje da je moguće uspostaviti sistem koji daje rezultate. Crna Gora sada ima priliku da iz faze formalnog usklađivanja pređe u fazu stvarne primjene i efikasnog nadzora.

Sadržaj

Uvod	6
Lista skraćenica	7
Kontekst	8
Kako je uređen sistem	8
Crnogorski sistem sprječavanja pranja novca sa fokusom na kryptoimovinu	9
Ulazak na tržište i nadzor nad krypto sektorom (VASP)	10
Sistem sprječavanja pranja novca sa fokusom na kryptoimovinu na Tajvanu	11
Podaci iz prakse	14
Preporuke za unapređenje	18
Literatura	20

Uvod

Analiza koju je BIRN Crna Gora sačinio, a koja poredi sisteme za borbu protiv pranja novca sa fokusom na digitalnu imovinu Crne Gore i Tajvana, rezultat je višemjesečnog istraživanja, koje za cilj ima unaprijeđenje crnogorskog pravnog okvira ali i praksi institucija.

Istraživanja koja je sproveo BIRN pokazala su da u Crnoj Gori postoji ogromno, crno tržište kripto imovine, koje je maltene u potpunosti van domašaja institucija i kompletni novčani tokovi se dešavaju bez ikakvog znanja države.

U seriji istraživačkih tekstova dokumentovali smo brojne slučajeve koji prolaze ispod radara – od kupovine luksuznih nekretnina kriptovalutama, do sitnih uličnih dilera, preko čijih računa su prolazili milionski iznosi. Samo u jednom slučaju je za godinu dana preko jednog takvog računa prometovano preko 17 miliona dolara.

Imajući u vidu da se transakcije digitalne imovine smatraju visoko sofisticiranom tehnološkom pojavom, BIRN je sproveo istraživanja različitih jurisdikcija koje su se uspješno uhvatile u koštac sa ovim fenomenom.

U konkretnom slučaju, analizirali smo slučaj Tajvana, jer je kao i Crna Gora nedavno unaprijeđen pravni okvir kako bi se unaprijedila efikasnost borbe protiv pranja novca u oblasti digitalne imovine. Pored istraživanja pravnog i institucionalnog okvira, BIRN Crna Gora je posjetio sve relevantne institucije koje su na Tajvanu zadužene za sprječavanje pranja novca ali i civilni sektor koji prati aktivnosti institucija. Kroz razgovor sa preko 30 osoba koje su direktno uključene u različite faze procesa, imali smo priliku da dobijemo konkretne i korisne informacije, koje su nam poslužile prilikom definisanja preporuka za unaprijeđenje u Crnoj Gori.

Lista skraćenica:

FATF – (Financial Action Task Force) – Radna grupa za finansijsko djelovanje - <https://www.fatf-gafi.org>

AML - (Anti-Money Laundering) – Sprječavanje pranja novca

CFT – (Combatting the Finance of Terrorism) – Sprječavanje finansiranja terorizma

VASP – (Virtual Asset Service Providers) – Pružalac usluga povezanih sa digitalnom imovinom

DLT – (Distributed Ledger Technology) – Tehnologija distribuiranog zapisa

STR – (Suspicious Transactions Report) – Izvještaj o sumnjivim transakcijama

ZoSPNiFT – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

MCLA – (Money Laundering Control Act) – Zakon o kontroli pranja novca

FSC – (Financial Supervisory Commission) – Komisija za finansijski nadzor

SFB – (Securities and Futures Bureau) - Biro za hartije od vrijednosti i fjučerse

CFTA – (Counter-Terrorism Financing Act) – Zakon o sprječavanju finansiranja terorizma

MJIB – (Ministry of Justice Investigation Bureau) - Biro za istrage Ministarstva Pravde

Kako je uređen sistem

Crna Gora i Tajvan su se kretali ka usklađivanju sa FATF standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, posebno u dijelu kontrole digitalne imovine, ali su to radili na sasvim drugačije načine, stvarajući drugačije pravne sisteme institucionalna rješenja.

Aktuelni pristup Crne Gore ugrađuje obaveze u vezi sa kriptoinovinom direktno u osnovni Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma¹ izmjenama i dopunama koje su se desile 2025. godine. Ovo uključuje i zakonski model, takozvani „travel rule“ za kripto transfere i poseban registar pružalaca usluga povezanih sa kriptoinovinom pod nadzorom regulatora tržišta kapitala.

Nasuprot tome, Tajvan je svoj okvir pooštrio 2024. godine kroz Zakon o kontroli pranja novca² i propisima Komisije za finansijski nadzor (FSC) uspostavio set mjera uključujući obavezni režim AML registracije za VASP-ove, sa jasnim pravilima o razvrstavanju, staranju, transakcijama i informacionoj bezbjednosti i obezbijedio njihovo aktivno sprovođenje.

¹ Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 110/23 od 12.12.2023, 065/24 od 05.07.2024, 024/25 od 12.03.2025

² Money Laundering Control Act (Donešen 23.10.1996 i 10 puta mijenjan, poslednji put 31.07.2024. godine)

Crnogorski sistem sprječavanja pranja novca sa fokusom na kriptoinovinu

Jezgro sistema u Crnoj Gori čini Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je poslednji put izmijenjen 2025. godine i koji sadrži posebno poglavlje posvećeno kriptoinovini. Zakon široko definiše „kriptoinovinu“ kao digitalni prikaz vrijednosti ili prava koji se prenosi i čuva elektronskim putem korišćenjem tehnologije distribuiranog zapisa (DLT) ili slične tehnologije, te izričito prepoznaje koncept „tokena elektronskog novca“ odnosno definiciju stabilne kriptovalute vezane za fiat valutu, odnosno valute čiji su izdavaoci države. Takođe, sistem prepoznaje i NFT-ove, koje definiše kao jedinstvenu i kriptoinovinu koja nije zamjenjiva sa drugom kriptoinovinom.

Funkciju finansijsko-obavještajne jedinice (FOJ) obavlja Uprava policije Crne Gore, kroz poseban sektor za finansijsko-obavještajne poslove. Upravo ovaj sektor prima izvještaje o sumnjivim transakcijama (STR) i druge prijave od obveznika, sprovodi operativne i strateške analize i, kada su ispunjeni pragovi sumnje, dostavlja analitički izvještaj nadležnom tužilaštvu. Ovaj sektor Uprave policije je po zakonu operativno nezavisan i samostalan u primjeni ovlašćenja i donošenju odluka koje se tiču finansijsko-obavještajnih poslova.

Nadzor je podijeljen između više organa. Sektorski, Centralna banka Crne Gore nadzire banke i određene finansijske institucije a Komisija za tržište kapitala Crne Gore učesnike na tržištu kapitala i i što ja najvažnije za ovu analizu, pružaoce usluga povezanih sa kriptoinovinom odnosno VASP-ove.

Ulazak na tržište i nadzor nad kripto sektorom (VASP)

Crna Gora zahtijeva da svaki subjekt koji namjerava da pruža usluge povezane sa kriptoinovinom u Crnoj Gori bude upisan u poseban registar („Registar pružalaca usluga povezanih sa kriptoinovinom“) prije početka obavljanja djelatnosti.

Komisija za tržište kapitala Crne Gore vodi registar a FOJ i drugi nadzorni organi imaju neposredan elektronski pristup, dok je javnosti dostupna informacija o identitetu pružaoca i vrstama usluga povezanih sa kriptoinovinom koje pruža. Dokumentacija potrebna za registraciju uključuje identifikacione podatke, imenovanje AML službenika, dokaze o ispunjenosti kriterijuma za vlasnike i upravljačku strukturu (takozvani „fit and proper“), kao i biznis plan sa opisom kriptoinovinskih usluga koje će biti ponuđene na tržištu.

Zakon Crne Gore definiše obaveze dostavljanja podataka o prenosu kod kripto transfera, identifikacioni podaci o pošiljaocu i primaocu koji prate transfer, te sadrži posebno pravilo zasnovano na procjeni rizika za transfere koji uključuju samostalne, odnosno nehostovane novčanike. Konkretno, kada se kripto transfer odvija između VASP-a i samostalne adrese i prelazi iznos od 1.000 EUR, VASP je dužan da primijeni mjere za procjenu da li je ta samostalna adresa u vlasništvu ili pod kontrolom pošiljaoca ili primaoca. Ova arhitektura u velikoj mjeri podsjeća na model iz EU Uredbe o prenosu sredstava koji se primjenjuje na kripto transfere.

Sistem sprječavanja pranja novca sa fokusom na kriptoinovinu na Tajvanu

Tajvanski okvir zasniva se na Zakonu o kontroli pranja novca (MLCA), posljednji put izmijenjenom 31. jula 2024. godine, kao i na pratećim sektorskim propisima. MLCA definiše kategorije regulisanih finansijskih institucija i drugih subjekata koji su predmet nadzora i, nakon izmjena, izričito proširuje AML obaveze i kontrole pristupa tržištu na „preduzeća ili lica koja pružaju usluge virtualne imovine“, uključujući zahtjev da domaći i strani pružaoci izvrše registraciju u oblasti prevencije pranja novca i kapaciteta za pružanje usluga kod centralnog nadležnog organa.

Zakon takođe propisuje jasnu krivičnu sankciju za pružanje usluga vezanih za digitalnu imovinu bez potrebne registracije koja je vezana za sprječavanje pranja novca - kazna do dvije godine zatvora i/ili novčana kazna do pet miliona Tajvanskih dolara za fizička lica (oko 135 hiljada Eura) odnosno do 50 miliona Tajvanskih dolara za pravna lica (oko 1,35 miliona Eura).

Institucionalni sistem na Tajvanu je kompleksniji, ali u praksi daje vidljive rezultate u oblasti digitalne imovine. Centralni nadležni organ za AML registraciju i AML nadzor nad pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom (VASP) je Komisija za finansijski nadzor (FSC), a operativno sprovođenje vrši Biro za hartije od vrijednosti i fjučerse (SFB) koji je posebna, nezavisna agencija FSC-a.

Izvještaji o sumnjivim transakcijama (STR), izvještaji o gotovinskim transakcijama, kao i izvještavanje u vezi sa Zakonom o suzbijanju finansiranja terorizma (CTFA) u okviru VASP pravila, upućuju se u MJIB- Biro za istrage Ministarstva Pravde, koji u praksi obavlja funkciju finansijsko-obavještajne jedinice (FIU) za ove obaveze. MJIB je ključna agencija za sprovođenje zakona i obavještajnih aktivnosti

koja je nadležna za nacionalnu bezbjednost, najvažnije krivične istrage i sprječavanjem pranja novca (često se u literaturi naziva Tajvanskim FBI-jem, a u crnogorskim pojmovima ova institucija predstavlja neku mješavinu nadležnosti Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Upravo je na Tajvanu MJIB institucija koja razmjenjuje operativne podatke sa američkim FBI-jem).

Tajvan je uspostavio dvostepeni regulatorni paket za VASP-ove sa primjenom kroz propise o registraciji VASP-ova i o AML/CFT obavezama VASP-ova³. Prema režimu registracije, VASP mora biti registrovan kod FSC-a prije početka rada, a inostrani VASP-ovi moraju imati registrovano privredno društvo ili filijalu na Tajvanu prije podnošenja zahtjeva za AML registraciju.

Propis o registraciji definiše virtuelnu imovinu i izričito navodi skup VASP aktivnosti usklađen koji je usklađen sa međunarodnim standardima. Takođe, kroz takozvane „fit and proper“ kriterijume isključuju određena lica sa funkcija odgovornih osoba i stvarnih vlasnika, koja na primjer imaju ranije osude za niz finansijskih i predikatnih krivičnih djela.

Tajvan takođe uvodi strukturiranu samoregulaciju - pravila o registraciji propisuju da VASP ne može započeti rad dok ne postane član Udruženja pružalaca usluga povezanih sa digitalnom imovinom (VASP). Ovo je institucionalno značajno jer obezbjeđuje još jedan nivo nadzora i usklađivanje sa različitim politikama koje povećavaju nivo kvaliteta usluga ali i samog izvještavanja.

³ *Regulations Governing Anti-Money Laundering Registration of Enterprises or Persons Providing Virtual Asset Services*, 26.11.2024.

<https://law.fsc.gov.tw/EngLawContent.aspx?id=2734&lan=E>

AML/CFT pravila koja se odnose na pružaoce usluga u vezi sa digitalnom imovinom (VASP) sadrže jasne pragove i rokove. Mjere dubinske analize klijenta obavezne su pri uspostavljanju poslovnog odnosa i za povremene transakcije u iznosu od 30.000 Tajvanskih dolara (oko 800 Eura) ili više (ili više povezanih transakcija koje dostižu taj prag), a anonimni računi su zabranjeni.

Propisi takođe zahtijevaju filtriranje po listama sankcija, kao i periodične procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.


Tajvanska pravila o registraciji pružalaca usluga u oblasti digitalne imovine (VASP) uključuju mehanizme zaštite sredstava klijenata koji se nalaze u zvaničnim valutama (na primjer, posebni depozitni računi, fiducijarni aranžmani ili garancije pune realizacije obaveza), kao i šire obaveze upravljanja sistemima informacione bezbjednosti.

Tajvan je takođe izdao zvanično tumačenje kojim se propisuju minimalni odnosi hardverskih računara - uređaja (takozvani cold wallet) i digitalnih računara - aplikacija (takozvani hot wallet) na kojima se čuva digitalna imovina klijenata. Tako, najmanje 70% imovine se mora čuvati na hardverskim uređajima ako su pružaoци usluga zadovoljili visok nivo informacione bezbjednosti, odnosno najmanje 80% ako to nije slučaj. Samim tim, čuvanje imovine na digitalnim računima, odnosno aplikacijama može biti najviše 30 odnosno 20%.

Analiza pokazuje da je nivo operativne preciznosti na Tajvanu drastično detaljniji od crnogorskog pristupa zasnovanog na Zakonu o sprječavanju pranja novca, koji se primarno fokusira na kontrole u toj oblasti, a manje na sve ostalo što je povezano sa digitalnom imovinom.

Podaci iz prakse

U 2024. godini, kada je Tajvan ojačao svoj sistem za praćenje pranja novca, sa posebnim fokusom na digitalnu imovinu, broj izvještaja o sumnjivim transakcijama (STR) od strane pružalaca usluga u vezi digitalne imovine (VASP) se udvostručio u odnosu na prethodnu, sa 447 na 918. Ipak, ukupan broj izvještaja za sve subjekte neznatno se smanjio, što pokazuje da su unapređenja u oblasti digitalne imovine dala značajne rezultate.



*Izvor: Godišnji izvještaj o sprječavanju pranja novca za 2024
Istražni biro, Ministarstvo pravde Tajvana*

Pooštravanjem zakonskog okvira, od ukupno 27 registrovanih pružalaca usluga u vezi digitalne imovine (VASP) na Tajvanu, svega devet je uspjelo da zadovolji nove zakonske kriterijume u vezi registracije u dijelu sprječavanja pranja novca i da nastavi da pruža usluge, dok je 18 njih ostalo bez registracije, odnosno dvije trećine.

Takođe, prema podacima koje smo dobili prilikom posjete institucijama na Tajvanu, njihovi organi krivičnog gonjenja su procesuirali više desetina osoba za krivična djela neregistrovanih pružanja usluga VASP koje se mjere milijardama tajvanskih dolara. Samo u jednom slučaju, u aprilu 2024. optužene su 32 osobe za prevarne, neregistrovane aktivnosti u vezi sa kripto aktivnostima u vrijednosti od skoro 800 miliona Tajvanskih dolara, odnosno skoro 22 miliona eura.

Sa druge strane, crnogorska Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) nema prijava od strane pružalaca usluga u vezi digitalne imovine (VASP) u Crnoj Gori, jer u našoj zemlji još uvijek ne postoji nijedan takav subjekt⁴.

Ipak, FOJ navodi da je u toku 2024. godine imao pet predmeta u oblasti kriptoimovine koji su dobijeni kroz izvještaje o sumnjivim transakcijama od poslovnih banaka. U tri slučaja pojedinačni iznosi kupovine su bili ispod tri hiljade eura, pa je zaključeno da nema elemenata krivičnog djela. Preostala dva slučaja prijavljena krajem 2024. godine bili su u iznosima od oko 300 hiljada eura, radilo se o transakcijama koje su povezane sa online igrama na sreću i kriptovalutama od novca koji je dobijen od igara na sreću i ti predmeti su u obradi⁵.

⁴ Više informacija na: <https://birn.me/vijesti/registar-kripto-usluga-bez-ijedne-prijave/>

⁵ Izvještaj o radu Finansijsko-obavještajne jedinice za 2024. godinu, Uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova - <https://wapi.gov.me/download/75a14a75-1718-4741-876a-fe7dbdea7729?version=1.0>

BIRN Crna Gora je kroz sopstvene istrage identifikovao više slučajeva gdje se bez ikakve kontrole vrši pružanje usluga prometovanja kriptovaluta i to u velikim iznosima⁶.

Samo u jednom slučaju koji je identifikovao novinar BIRN-a, kod jednog uličnog dilera, identifikovano je prometovanje po jednom digitalnom računu u periodu od godinu dana od više od 17 miliona dolara što pokazuje da napori institucija da otkriju nezakonito prometovanje kriptovalutama i potencijalno pranje novca ne korespondiraju sa realnošću.

⁶ Više informacija na: <https://birn.me/istrazivanja/kripto-dileri-i-telegram-mjenjacnice-milionske-transakcije-prolaze-ispod-radara/>

Preporuke za unapređenje

1. Crna Gora treba da izmijeni Krivični zakonik Crne Gore i da uvede krivično djelo neregistrovanog pružanja usluga u oblasti digitalne imovine. Prema podacima do kojih smo došli vršeći komparativnu analizu, upravo je stroga sankciona politika dovela do registrovanja većeg broja pružalaca ovih usluga na Tajvanu.

2. Crna Gora treba da donese Zakon o digitalnoj imovini, koji bi uvezao obaveze i aktivnosti vezane za digitalnu imovinu iz Zakona o sprječavanju pranja novca i Zakona o poreskoj administraciji, te koji bi definisao sve aspekte digitane imovine, u skladu sa novom evropskom regulativom. Ovim zakonom trebalo bi dati jasna ovlašćenja i mehanizme institucijama koje bi se bavile otkrivanjem i procesuiranjem neregistrovanih pružalaca usluga vezanih za kriptoomovinu (VASP).

3. Mehanizam za provjeru svih transakcija koje dovode do konverzije digitalne imovine u pokretnu i nepokretnu imovinu mora u potpunosti zaživjeti, sa posebnim fokusom na kupoprodajne ugovore kod kojih se samo donosi izjava da je plaćanje prethodno izvršeno, bez bilo kakvog dokaza o samom plaćanju.

4. Imajući u vidu da je u Crnoj Gori do skoro postojao potpuni nedostatak bilo kakve regulacije u oblasti digitalne imovine, potrebno je sačiniti sektorsku analizu rizika i identifikovati konkretne kratkoročne, srednjeročne i dugoročne prioritete u ovoj oblasti koji bi doveli do otkrivanja i boljeg praćenja svih subjekata koji se bave pružanjem usluga vezanih za digitalnu imovinu na teritoriji Crne Gore, a koji to sada obavljaju ilegalno.

5. Jačanje kapaciteta Finansijsko obavještajne jedinice (FOJ) Uprave policije za praćenje i istraživanje digitalne imovine, sumnjivih transakcija i povezanih lica u ovoj oblasti.

6. Jačanje nadzornih kapaciteta za VASP sektor unutar Komisije za tržište kapitala. Potrebno je formirati specijalizovanu jedinicu za nadzor VASP oblasti, uz definisanje nadzorne strategije, modela procjene rizika i godišnjeg plana inspekcija. Ovo je neophodno jer zakon dodjeljuje nadzor nad VASP-ovima i vođenje registra toj instituciji, a efikasna implementacija predstavlja ključno očekivanje u dijelu međunarodnih standarda.

7. Izrada kripto-specifičnih nadzornih smjernica i tipologija. Na osnovu slučajeva koje je identifikovao FOJ (na primjer kockanje, konverzija u kriptoimovinu, izvještaji o sumnjivim transakcijama banaka povezani sa kriptoimovinom i slično), potrebno je objaviti smjernice sa indikatorima i alarmima za obveznike i VASP-ove.

8. Uvođenje alata za blokčejn analitiku i praćenje sankcija. FOJ i nadzorni organi treba da implementiraju alate za praćenje blokčejn transakcija radi podrške analizi sumnjivih transakcija, nadzoru i detekciji izbjegavanja različitih međunarodnih sankcija.

ne
24
ta
-
n/
-
of
es,
-
žni
-
ž
24.
-
19

- ne
24
ta
-
n/
-
of
es,
-
žni
-
ž
24.
-
19

ne
24
ta
-
n/
-
of
es,
-
žni
-
ž
24.
-
19

- ne
24
ta
-
n/
-
of
es,
-
žni
-
ž
24.
-
19

- <https://birn.me/vijesti/crna-gora-kao-kripto-cvoriste-na-darknetu/>
- <https://birn.me/analize/kripto-donacije-ostale-van-domasaja-izborne-reforme/>
- <https://birn.me/istrazivanja/drzava-ne-kontrolise-kupovinu-nekretnina-kriptoalutama/>
- <https://birn.me/crypto-ai/bez-zakona-raste-opasnost-od-kripto-prevara/>
- <https://birn.me/vijesti/novac-od-kokaina-pere-se-kroz-nekretnine-i-kriptoalute/>
- <https://birn.me/vijesti/birn-trazi-bolju-kontrolu-kripto-imovine-funkcionera/>